

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЙ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а н ы а т
1931 сүл алтынны
ыйтан тахсар

№ 6 (5362)

1980 сүл. Тохсунуу 12 нунэ
СУБУОТА

Сынзата
2 карчы

БАСТЫННАРГА—ҮРДҮК ИТЭБЭЛ

ОРОЙУОННААБЫ УОННА СЕЛЬСКЭЙ СОВЕТТАРГА ДЕПУТАТТАРГА КАНДИДАТТАРЫ ТУРУОРУУ

ЧУРАПЧЫ

Быыбар хампааныыатын биэр эппиэттээх көмө—депутатка кандидаттары туруоруу саллаан барар. «Саха АССР олохтоох Советтарын быыбардарын туруу» Саха АССР Сэкуунугар олозуран оройуоннаары коммунистическай, профсоюзнай уонна комсомольскай тэрилтэлэр народнай депутаттарга кандидаттары туруоруулар.

ССКП райкона оройуоннаары коммунистическай, тэрилтэттэн народнай депутаттар оройуоннаары Советтарыгар 4 №-дээх быыбардыр уокуруктан депутатка кандидаттынан Социалистическай Үлэ Геройун Роман Иннокентьевич Константиновы туруордо.

Тохсунуу 10 күнүгөр тыа хаһаайыстыбатын уонна сөбүтүөһү үлэһиттэрин профсоюзун райкомун президиумун муһуһаар оройуоннаары Советка депутаттарга кандидаттары туруоруу туһунан бөлүкүөс көрүлүһэ.

Муһуһаар профсоюз оройуоннаары тэрилтэттэн оройуон Советыгар 22 №-дээх быыбардыр уокуруктан депутатка кандидаттынан «Чурапчы» совхоз техник-осеменаторун Парасковья Ивановна Сивцева уонна 29 №-дээх быыбардыр уокуруктан Эрилин Эристин аатынан совхоз Хайахсыттары отделеһетын механигын Николай Константинович

Осиповы туруордо уонна эппиэттэри туһааныаар уокуруктарга баллотировкаларга собулуһтарын биэрэллэригэр көрдөстө.

Оройуоннаары эппиэттэри хабарык сулуусулаахтарын уонна техникскай үлэһиттэрин быыбар иннинээри уорүүдээх муһуһаарыгар РСФСР, Саха АССР Верхиннай Советтарыгар уонна олохтоох Советтарга быыбардыр тустарынан эппиэттэри ССКП райкомун пропаганда уонна агитацияга отделиһэтибэ И. И. Федотов оҕордо. Кини эппиэттэри тэл эппит Федальер В. Д. Васильева коллектив аатынан оройуоннаары Советка 37 №-дээх быыбардыр уокуруктан депутатка кандидаттынан Чурапчы сельскэй Советын исполкомун председателиһа Михаил Иннокентьевич Бельгы туруорар.

Туруоруулуубут кандидатураны өбөөн врач М. И. Иванова, лаборантка В.Е. Баранкова, бухгалтер Ф.Н. Сергеева уо.д.а. тэл эппиттэр. Муһуһаар кыттылаахтара оройуон Советыгар 37 №-дээх быыбардыр уокуруктан депутатка кандидаттынан таб. М. И. Бельгы туруоруулуубутун биэр санаанан өбөөтүлөр.

Итини тэнэ муһуһаар Чурапчы сельскэй Советыгар 2 №-дээх быыбардыр уокуруктан депутатка кандидаттынан санэпидстанция

кылаабынай врачын Татьяна Семеновна Песельскайны, 3 №-дээх быыбардыр уокуруктан «Иркутскстрой» тутартагар участватын начальнигин Илья Николаевич Сивцевы, 30 №-дээх быыбардыр уокуруктан оройуоннаары кини баллыла лабораториятын Елизавета Егоровна Попованы туруоруулар.

МУГДАЙ

Мугудай орто оскуолатын учууталаарын уонна техникскай үлэһиттэрин быыбар иннинээри муһуһаарыгар бийылгы быыбардыр тустарынан эппиэттэри партинай тэрилтэ секретара Д. В. Сивцев оҕорбуутун кэнниттэн оскуола директорун уоракчыларын солбуулааччы Е. А. Слепцова этии кыллариттынан оройуон Советыгар 13 №-х быыбардыр уокуруктан депутатка кандидаттынан Карл Маркс аатынан совхоз манньыксытын, ИБСЛКС чилиһин Марианна Дмитриевна Сивцеваны туруорбутун коллектив бары чилиһинэри испиһиктэ өбөөтүлөр.

Карл Маркс аатынан совхоз рабочайдара уонна сулуусулаахтара оройуон Советыгар 12 №-дээх быыбардыр уокуруктан депутатка кандидаттынан Карл Маркс аатынан совхоз директора Егор Егорович Васильев аатын ааттаатылар.

БАХСЫ

Бэйрлэрин быыбар иннинээри муһуһаарыгар Вахсы орто оскуолатын учууталаары уонна техникскай үлэһиттэри оройуон Советыгар 2 №-дээх быыбардыр уокуруктан депутатка кандидаттынан Карл Маркс аатынан совхоз Вахсытаары отделеһетын рабочайын Капитон Николаевич Копырины, оттон участваттары баллыла коллектива 3 №-дээх быыбардыр уокуруктан депутатка кандидаттынан Вахсытаары эргин предприятиеһин Тамсия Васильевна Протодьяконованы туруордо.

ОДЬУЛУУН

Карл Маркс аатынан совхоз рабочайдарын уонна сулуусулаахтарын быыбар иннинээри уорүүдээх муһуһаарыгар лан бастакынан тэл эппит сылгыһыт П. Г. Григорьев оройуон Советыгар 15 №-дээх быыбардыр уокуруктан депутатка кандидаттынан совхоз Урэх Куерэтэри ферматын дүһүнүксийтын, ИБСЛКС чилиһин Мария Егоровна Капитонованы туруорбутун тыа тыаһынан керүстүлөр. Оттон туруоруулуубут кандидатураны өбөөн манньыксыт С. С. Артемьева рабочай М. Х. Яковлев, үлэстери Н. Г. Гоголев тэл эппиттэр. Муһуһаар кыттылаахтара үүнэ иһэр өдөр эппит М.В. Капитонованы биэр санаанан депутатка кандидаттынан туруорары ууруах таһаардылар.

ҮЛЭ ЛЕНИНСКЭЙ ВАХТАТА

Кэлэр пятилетка суотугар

Оройуон хас да төгүлдөөх чемпион булуота Василий Петрович Седалищев бийыл ордуу дууруулаахтык сонордуур. Кини 1979 сүл төрдүс

кэрталыгар олгомдук булуота: 6 солондону, 280-чч андаатараны тутарыта. Итинин Василий Петрович пятилеткатаады сөрүдөһүн 1978 солкуобайдааһынан аһарыта.

Чулуу сонордуут В. И. Ленин төрөбүтэ 110 сыла туолауутун көрсө кэлэр пятилетка суотугар булуур Г. СИВЦЕВ

Марианна Сивцева «Сардэга» комсомольскай-иччэт ферма старшайа.

Сыллааһытын аһарда

Уу оубуһаах бастык эдэр манньыксыта көдүүс уонна хаачыстыба индикатаны төрдүс сылгылар боловойунан 24083 кг, Фуражнай иһары ахсыттан 1418 кг үрүм илэһи ман,

коллективыгар үчүгэй көрдөрүүдөннө.

В. И. Ленин юбилейын көрсө комсомолка 4 мийдаарытын иһар сорукутаах.

А. КРАСИЛЬНИКОВА, Мугудай.

Энчирэппэккэ ИИТЭН

Хадаар Уордатыгар иччэт суөһүнү көрүүгө А.Б. Дуранова үтүө суөбүстээхтээх үлэһит. Кини 50 бөрөөскүнү биэри да энчирэппэккэ ииттэ туруорар. Анна Кононовна кыстык ласпыт үс мийгэр хас биэрдик бөрөөскү ортотулан 39,3 кг, 63 иһигэр ахсыһыта 12,9 кг, өбөл-

лэрин ситистэ. Бидигин кини көрөр-хараһар бөрөөсүтүн орто тыһыһаах мыйаһына балтаран центнерга тийдэ.

Партия уонна правительствө советскай норуотка Саха дьыллаары эрдэтигэр эппиэттээн, А.Б. Дуранова пятилетка түмүтэһиннээх дьылгыгар өссө урдуу оҕорумтуолаахтык үлэһит баалаах.

А. ГОТОВЦЕВА.

Эрдэттэн бэлэмнэнэн

Соломон отделеһетын сылгыһыттары, В. И. Ленин төрөбүтэ 110 сыла туолауутун иһигэр социалистическай крөталаһынага иһирсэн, бийыл көрөр-хараһар бөдөҥ сылгыларын биэр да сүтүгө суөх тыһыһаах иһигэрэ, хас сүүстүү биэттэн 74-түүтүн итэһэ суөх кулуу аларга сорукутаһылар.

Кинилэр бу кыһыгы

үһинэргэ үөр сылгыны ордуу үчүгөйдик көрөргө, хастарын маршрутун кытаһаахтык туһаанарга, төрүүс иһарга эрдэттэн бэлэмнэргэ дууруулаахтык үлэһиттэр.

«СО» корр.

Инники — Дагданча звенота

«Чурапчы совхоз Арымаахтара» отделеһетын иччэт суөһүнү көрөчүтүрө бийылгы кыстыкка алаһа отделеһетын Түөтэти барыгөдөһүн суөһүтүтүрүн кытта сирэй уоталаһан үлэһиттэр. Манна иччэт наставнигы Григорий Иванович Дагданча старшайдаах бөс иһилдээх аһа 176 бөрөөсүтүнү көрө. Коллектив ах-

сыһыта хас биэрдик бөрөөскүнү 27,5 кг төлөһүтэһэ үөһөлэртөн ланна чөрбөйдө.

Арымаахтара бу күһүргө бөрөөскуларын ахсыһа 16-тин кг убаһа көөнүөрбөнү, саратонскай заквасаны бэлэмнээн ситистилэр. Оһук эр буолаһына аһа күһүтүгү иһарга хваһыһаарын ситиһинэри, өһөн В. И. Ленин төрөбүтэ 110 сыла туолауутун үлэһиттэр дээх көрсөр иһахтаах.

И ФИЛИПОВ

Булчуттар ситиһилэрэ

Эрилик Эристин аатынан совхоз сонордуутара В. И. Ленин юбилейын пятилеткатаады бэлэмнэри түүрт сыла 101,4 бырыһыан толорон көрсөтөр.

Социалистическай крөталаһы иһаһылааһынан Иван Гаврильевич Копратьев (Хайахсыт) таһыта. Кини пятилетка төрдүс сылгыгар 2885 солкуобайдаах «сыһаарыс кыһыл комүһү» государтынога туттаран былаһын 337 бырыһыан толордо, оттон пятилеткатааһытын өһкө ланна крөһарда.

Оһуһаах булчут Николай Прокопьевич Камен-

кин кэнниһи түүрт сыла барыта 7804 солкуобайдааһы туттаран, пятилеткатаады сөрүдөһүн 97 бырыһыаннан аһары ситистэ.

В. И. Ленин төрөбүтэ 110 сылын көрсө үрдөһүлүбүт эһаһэтиһаһытын иһыһыт эдэр коммунист А. Г. Адамов 6775 солкуобай суумалааһы туттаран өһкө үчүгэй көрдөрүүдөннө. Кини бидигин кэлэр пятилетка суотугар булуур.

К. СЕДАЛИЩЕВ, Охотков.

ДЕПУТАТТАР ИСТИИЛЭРИГЭР

Райсовет исполкома народнай депутаттар XVI сыгырымлаах оройуоннаары Советтарын XV сессиятын 1980 сүл тохсунуу 24 күнүгөр маһарарга быһаарда.

Сессия көрүүтүгэр манньа бөлүкүөстөр киллэриллэллэр:

1980 сыла оройуон экономическай уонна социальнай сайдыһытын былаһынын уонна 1979 сыла оройуон экономическай уонна социальнай сайдыһытын былаһынын төлөрүү түмүктэрин туһунан. Дахылаатчыт оройуоннаары плановай комиссия председателиһа депутат П. Г. Нириллин.

2. 1980 сыла оройуон бюджетын бырайыаһын уонна 1978 сылааһы бюджет туолауутун туһунан. Дахылаатчыт райсовет исполкомун үккө отделиһ саһадыһа депутат М. С. Оношеникова.

Оройуоннаары Совет плановай-бюджетнай бастаһыһа комиссиятын хос дахылаата. Дахылаатчыт иһи комиссия председателиһа депутат В. И. Романов.

Сессияра райсовет депутаттарыттан ураты сельсоветтар исполкомарын председателиһа, совхозтар директордара уонна оройуон бөрү тэрилтэлэрин салаһааччылары иһырыллылар.



ОДЕССА. Бүтүн Союһаары научнай-чумчүбөр селекционнай-генетическай институт туораттаах күлбүтүлөр уонна өһүлүлөр саһа сортарын уонна эһибригторун үүнүрүдө иһигэр туһаа таһаарды. Урдук бөрөдүрүксийаны биэрэр күлбүтүлөр иһыһаары колхозтар уонна совхозтар 10 гна гектардарын ылар.

СНИМКИ: саһа сортар автордара (ототтан таһыс) Социалистическай Үлэ Геройа, Ленинскай уонна Государтыногай бириһиһилэр лауреаттара, академик Ф. Г. Кириченко, научнай үлэһиттэр А. И. Даламарчук, гыи хаһаайыстыбатын наукаларын кандидаты В. М. Пыльнев.

И. ПАВЛЕНКО фотота. ССТА фотоһрөһүкөтө.

Сүөһү иитиитин хаалыттан таһаарыахха!

ТҮМҮКТЭР ТУГУ ЭТЭЛЛЭРИЙ?

(24 №-дээх отчуокка)

ОРОЙУОН совхозтара кө-
дьүүс уонна хаачыстыба
питилеткатын төрдүс сы-
лыгар инах сүөһүнү уонна
сылгыны иитии былаан-
нарын толорботулар. 1978
сылга төгнөөтөххө, 426
инах сүөһүнү, 525 сыл-
гыны итэрэс иитилбит.
Карл Маркс аатынан сов-
хоз инах иитиитин былаан-
нын 90,3, субуруускайдар
92,3, «Чурапчы» совхоз
92,5 бырыһыан эрэ толор-
дулар. Инах уопсай ах-
саанын, 1978 сылга төг-
нөөтөххө, Карл Маркс аа-
тынан совхоз 280, «Чу-
рапчы» совхоз 192 тобо-
нон аччаттылар. Ити сов-
хозтарга барыта 1989 инах
аасыт сылга төрүүбү бэр-
бөтө. Оройуон үрдүнэн уоп-
сайга 3236 инах кытарал-
та.

1976—1979 сс. совхоз-
тарга 5179 инах сүөһү,
1892 сылгы көннүөнөн өл-
дө. Ол иһитэр Карл Маркс
аатынан совхоз 1654, Су-
буруускай аатынан совхоз
1820, эриликтер 816 уон-
на «Чурапчы» совхоз 889
сүөһүнү туһата суох сү-
төрдилэр. Агардас аасыт
сылга оройуон үрдүнэн
1925 сүөһү көннүөнөн
огуна. Совхозтарга 1979
сылга барыта 5143 ыя-
рай төрөөбүтүтүн 21,5 бы-
рыһыанга туһата суох өл-
дө. Субуруускайдар былы-
рлыгы төрөөхтөрүн 29,8,
Карл Маркс аатынан сов-
хоз 24,4 бырыһыанга сү-
төрдилэр.

1978 сылга төгнөөтөххө,
совхозтар 1452-нон арылах
булууну ылылар. 100-түү
ынах баһыттан субуруус-
кайдар 56-ды, эрилик-
тэр 64-түү, Карл Маркс
аатынан совхоз 52-лин,
«Чурапчы» совхоз 54-түү
ыярай иитилэр. Булун
деловой таһымына оройуон
үрдүнэн 42 бырыһыанга
тегнестө. «Чурапчы» совхоз
сүүстүү биз баһыттан 31-
дин, Карл Маркс аатынан
совхоз 38-тын эрэ кулууну
ылдылар. Атын даһаны
хаһайыстыбаларга көрдө-
рүү итинтэн ордуга суох.
Аасыт сылга Карл Маркс
аатынан совхоз Болугур-
даады отделениета 230, му-
гудайдар 207, «Чурапчы»
совхоз Сылгаһаады отделени-
ета 190 инах сүөһүнү
туһата суох сүтөрдилэр.

Итилер содуларыгар
совхозтар инах сүөһүнү
уонна сылгыны иити биес
сыллаах былааннарын то-
лорбог кутталланмылар.

Быйыл Карл Маркс ааты-
нан совхоз 6640-тан «Чу-
рапчы» совхоз 3710-тан,
Эрилик Эристин аатынан
совхоз 4940-тан, Субу-
руускай аатынан совхоз
3510-тан итэрэс сүөх
сүөһүнү ииттэхтэринэ эрэ
питилеткатаады соруудах-
тары толоруохтара.

СОВХОЗТАРГА инах маас-
сабайдык кытаралына, ис-
кусственинай сымалэбинни
үчүгүйдүн төрийбөтүн та-
рыста. Оройуон үрдүнэн
аасыт сылга барыта 4327
ынах эрэ искусственинай-
дык сымалэбинэ. Ити гра-
фиктан 573 тобонон ачы-
тый. 1978 сылга төгнөө-
төххө, «Чурапчы» совхоз
142 инады орду, Карл
Маркс аатынан совхоз
355 инады итэрэс сымэ-
лэтилер. Эрилик Эри-
стин аатынан совхозка
көрдөрүү эмэ улаханнык
таннары түстэ. Питилетка
түмүктэбиннээх сылыгар
оройуон үрдүнэн барыта
4900 инах искусственинай
дык сымалэбинэхтэх. Ол
иһиттэн субуруускайдар
700, «чурапчылар» 1000,
эриликтер 1400, Карл
Маркс аатынан совхоз
1800 инады сымэлиэх-
тэхтэр.

КОСТӨРҮН курдук пити-
летка төрдүс сылын сору-
дахтарын үтүү валовойу-
нан маһынга, государ-
ствөга туттарыма разаны
бир да совхоз толорбото.
Субуруускай аатынан сов-
хоз бирдани фуражнай
ынахтан аасыт сылга
баара-суога 896-лыч ит
үтүү мата. Онон бирдани
фуражнай ынахтан 1978
сыллаахтан 200-түү кг ач-
чыгыһы мата. Атын хаһа-
йыстыбалар фуражнай
ынахтан маһыны эмэ
улаханнык наһаттылар.
Карл Маркс аатынан сов-
хоз, 1978 сылга төгнөө-
төххө, 184-түү, Эрилик
Эристин аатынан совхоз
207-дин кг-нан көрдөрүү-
лэри таннары түһөрдү-
лэр. Ол түмүтэр оройуон
үрдүнэн бирдани фуражнай
ынахтан маһын сорууда
230-түү кг толоруллубата.

Үтүү валовойуон ма-
һын сылаары былаанын,
Карл Маркс аатынан сов-
хоз 81,1, Эрилик Эристин
аатынан совхоз 89,7, субу-
руускайдар 80,7 уонна
«Чурапчы» совхоз 71,9
бырыһыан эрэ толордулар.
Оройуон 14 отделениетит-

тан аасыт сылга үтүү ма-
һын сөрөтөх Субуруускай
аатынан совхоз Хатыһаады
отделениета эрэ энтэ.
Онон урөтө отделениелэр
үтүү маһын таннары тү-
һөрдүлэр. Орду улахан
хаалымы Карл Маркс аа-
тынан совхоз Муғудайда-
ды, Вахсытаады, Субуруус-
кай аатынан совхоз Бол-
токтоору, Эрилик Эри-
стин аатынан совхоз Ха-
дардаады отделениелара
толордулар.

Совхозтар 1976 сылга
барыта 6860 тонна, 1977
сылга 7184, 1978 сылга
7078, 1979 сылга 6369
тонна үтүү государствога
атыһаагылар. Ол эбэтэр
1979 сылга ити иһиннээри
сылтан 596 тоннаан ач-
чыгыһы үтүү государствога
туттарылына. Питилетка
түрт сылыгар Карл Маркс
аатынан совхоз 10079 тон-
на үтүү государствога
атыһаан былаанын 80
тоннаан аһарда. Онон
бу совхоз онус питилетка
төрдүс сылыгар 2580
тонна үтүү ыахтаах. Су-
буруускай аатынан совхоз
1976—1978 сс. 4894 тон-
на үтүү государствога
атыһаан соруударын 661
тоннаан толорбото. Кини-
лэр түрт сыл түмүгүнэн
850-ча тонна государство-
га иһестэх хаалдылар. Онон
субуруускайдар быйыл
2060 тонна үтүү сөрөтүөн-
кэлэахтарына эрэ биес
сыллаах кирбиһларин ылар
кыахтаахтар.

Эрилик-Эристин ааты-
нан совхоз питилетка түрт
сыллаах соруударын 194
тоннаан куобарда. Онон
түмүктэбиннээх сылга
эриликтер 2196 тонна үтү-
тү государствога туттарал-
лара хаала.

«Чурапчы» совхозка бы-
лаһыныһа бөрдө суох.
Манна түөрү сыллаах бы-
лаан 757 тоннаан туол-
бото. «Чурапчылар» 1980
сылга 2057 тонна үтүү
государствөга туттарар сө-
руктаахтар. Онон оройуон
совхозтара холбоон ити-
летка төрдүс сылыгар үтү-
тү атыһааһынга 1308
тонна иһестэх хаалдылар.

1978 сылга төгнөөтөх-
хө, бары совхозтар үтүү ма-
һын таннары түһөрдүлэр,
аасыт сылга былаантан
16825 тонна үтүү ситэ
ыһаатылар. Ахсынныһа
Болтоко, Чаныр уонна Му-
гудай отделениелара 1976

—1978 сс. маһыттары-
ларар быдан арылах үтүү
ылдылар.

ЭИИ государствога тут-
тарын аасыт сыллаах бы-
лаана оройуон үрдүнэн
57,8 бырыһыан эрэ толо-
рулуна. Маннахи көрдө-
рүү орду Карл Маркс аа-
тынан совхозка наһыйах.
Хаһайыстыба 1978 сылга
туттарыһыналар 5544
дентнеринэн арылах эти
сөрөтүөнкэлэата. Совхоз
питилетка түрт сылыгар
барыта 3132 тонна эти
атыһаан 470 тонна иһес-
төх хаала. Түрт сыл тү-
мүгүнэн субуруускайдар
260, эриликтер 68, «Чу-
рапчылар» 277 тонна госу-
дарствөга иһестэхтэр.

Онон 1980 сылга оро-
йуон үрдүнэн барыта 3367
тонна эт туттарыһынаһы-
ни эрэ биес сыллаах кир-
бин иллылар туруктаах.
Быйыл Субуруускай ааты-
нан совхоз 679, Карл
Маркс аатынан совхоз
1288, Эрилик Эристин аа-
тынан совхоз 748, «Чу-
рапчы» совхоз 736 тонна
эти сөрөтүөнкэлэады сору-
далтаахтар.

Эти, үтүү иһөрүү түрт
тыллаах соруудахтара оро-
йуон үрдүнэн эмэ толо-
руллубатылар. Былаан бы-
һытынан 36390 тонна
үтүү валовойуон маннаһа-
таа 2229, 10291 тонна
эт өһөһүлүөхтөаа 1126
тоннаан туолбата.

Совхозтар 1976 сыл-
лаахха 2520, 1977 сыл-
лаахха 2714, 1978 сылга
2704 уонна 1979 сылга
1527 тонна эти государ-
ствөга атыһаатылар. Онон
икки бэники сылга эти
туттарын көрдөрүүлэрэ
таннары түсүлэр.

КОСТӨРҮН курдук, сүө-
һү иитиитинэр совхозтар
көрдөрүүлэрэ аасыт түрт
сылга өлүс наһыйах. Ула-
хан хаалымы орду 1979
сылга таһыста. Билигин
турутуун инах сүөһүнү,
сылгыны иити, эти, үтүү
иһөрүү питилеткатаады го-
сударственинай былаанна-
рын сөрөтөх Эрилик Эри-
стин аатынан совхоз эрэ
толорор кыахтаах. Онон
иһестөҕө сүөһүттөн ылыл-
лар бордорукуһуна ал-
бэтиннэринга, онус пи-
телетка кирбиһларин маһы-
ны толору хөччөйбөргө
уэани-хамнаһы төрдүттөн
тупсарарбыт, не кыахтары
мужуутуурдук туһанарбыт
эрийдилэр.



Үчүгэй дьон туһунан

БИҢИГИ РОМАНОВИЧПЫТ

Итинник ааттыллар Гос-
банк отделениетигэр хөп
курдук туттан сымдаһын
хаалман-сипинен күн ахсын
үһүртүгөр ким-хаһа иһинна
кэлэр саһыра барыт ки-
һини. Бу—кылаабынай
бухгалтер Е. Р. Ильин.

Итинник ааттыллар Гос-
банк отделениетигэр хөп
курдук туттан сымдаһын
хаалман-сипинен күн ахсын
үһүртүгөр ким-хаһа иһинна
кэлэр саһыра барыт ки-
һини. Бу—кылаабынай
бухгалтер Е. Р. Ильин.

Егор Романович рядовой
квасиртөн кылаабынай бух-
галтерга иһэрн бу биһир-
гилтөҕө доп курдук отут
иһки сым устата панстин
араарбаһка эһитилэ суох

тыһыр идэттигэр элбөх элэр
дьону уһуйда. Олортон «Бо-
рудук туттан сымдаһын
хаалман-сипинен күн ахсын
үһүртүгөр ким-хаһа иһинна
кэлэр саһыра барыт ки-
һини. Бу—кылаабынай
бухгалтер Е. Р. Ильин.

Д. ЕВГРАФОВ.
СНИМКА. Е. Р. Ильин.

ҮЛЭБЭ ХОРСУН БЫҢЫ МАГИСТРАЛА

ЗЕЯ ЭНЕРГИЯТА 2 төгүдэ улаатта.

ЗЕЯТААБЫ ГЭС БАМ
объектарыгар энергияны
базэр электрической ма-
гистрала 100 километран
тахсаан улаатта. Тинда—
Золотинка урэдэ күөрүү-
лэх электростанция ли-
ныһа промышленнай ноғу-
руускара киллэриһинэ.
ГЭС тоғун саһа бөһуе-
лэктэр, станциялар, произ-
водственинай объект ы-
лдылар. Саһа ЛЭП тинир
суол линияһын сөрөстөһө
гардыһына. Ол буолаады-
на суоһу электрфикация-
лаһынга көмөлөһө. Бө-
лө опораларга тиксипин-
нээр линияһы эрэ иһылар
ысада. Итинник «иһки су-
руһуна» трассаны иһөрүү
магистрала электрической
хамсаһыма киллэрии орос-
уотун сарбыһа.

Речниктар кэлэр саһа
активнайдык бастаһынал-
лар. Онуоһа кинилэргэ ко-
реһаллар көмөлөһөлдөр. Ха-
баровскайдаады суднолары
өрөмүөннүүр-тутар заводна
БМ-иҕа кумары таһымы
иһан таһараһы көтөрө
кыамталара улаатынни-
рыллыбыт улахан баржа,
порттаады уонна уста сыл-
дыар кырааннар тутулал-
лар. Кэлэр навигация ко-
миһтар БМ трассалыгар чу-
гас сытар өрүстөрүһүн ту-
туу маһыһаалларын та-
һым биллэрилик көһнөҕө.

САҢА НАВИГАЦИЯБА БЭЛЭМНЭНЭЛЭР

Хабаровскайдаады судно-
лары өрөмүөннүүр-тутар
заводка Амур портовикта-
рыгар иһан чөлөһа 1
тыһ. тонна кумары баһар
кыамталаах бөлөг лөхө-
рид тутулуна. Эһиэ БМ-
иҕа ыһыһылаһааххуу
төх землөһөһу монтажта-
һын Благовещенскайга си-
териллэн ээр.

А. ТРОШИН, ДЖАМКУТААБЫ КВАРТАЛЛАР

Тутааччылар Дамку
станцияһы Волгоградары-
һынан латтаһылар. Волга
өрүс бу куораттан кэл-
биттөр маһа тинир суох
үлэиттэрин бастыһаннай
өлөрөр бөһуөлэктэрин ту-
тууу саһалаһытара
Джамкуга аскулга кулуун
өбө саһара, маһыһыһар
блар буолулар.
Байкал—Амур магис-
трала иһртөн хөстөнөр ту-
һалаах баһынан уонна
тыһаан аһыһар Солне-
цай оройуонун быһа аһсөр.
Билигин маһа алта стан-
ция тутуулар. Куоталаһы
кыһыһылаһаһара— аһсөһү
сылаады былааннарын 130
бырыһыан толорбут Вол-
гоград туттааччыллара.

Итинник механизмарга
иһадыһы Байкал—Амур
магистралаһагар аһалаах
тутуу маһыһаалларын
таһым улааһыһын үс-
көһтө. Киниһки көһнө ту-
толөһчыларга кумары таһым

1979 СЫЛЛААБЫ БЫЛААННАРЫ ТОЛОРУУЛАРЫН ТҮМҮКТЭРЭ

1978 с.	1979 с.	Ол иһигэр кулун		Эт өһөһүтө (дентнер) тыһынаах ыһаһыннаан			Үтүү валовой маһа (дентнер)			Бир фуражнай ынахтан маһа (кг)			Эти государствога атыһааһын (дентнер)			Үтүү государствога атыһааһын (дентнер)			Ынары иск. сымалэбин					
		1978 с.	1979 с.	былаан	туоһа	%	1978 с.	тыоһа	%	1978 с.	тыоһа	%	1978 с.	тыоһа	%	1978 с.	тыоһа	%	График	тыоһа				
161	434	—	—	9520	4198	44,1	—5622	33200	26939	81,1	—6785	1310	1095	—184	9520	4116	43,2	—5544	27390	—23005	84,0	—3652	1800	1370
84	99	1	5	4600	3216	69,1	—943	13920	11238	80,7	—923	1100	896	—200	4600	3164	68,8	—687	11210	9526	85,0	+454	700	662
113	187	—	2	7600	5653	74,4	—2121	31380	28136	89,7	—2748	1652	1428	—207	7600	5573	73,3	—3118	24920	22387	89,8	—1551	1400	1277
60	209	—	8	4680	2646	56,5	—1642	16500	11863	71,9	—1043	1100	798	—29	4680	2420	51,7	—1549	13180	8776	66,6	—1215	1000	1013
418	929	1	18	26400	15713	59,4	—10328	95000	78176	82,3	—11499	1320	1090	—156	26400	15273	57,8	—9898	76700	63694	83,0	—5964	4900	4327

